



SEE MORE JESUS · WANTTOSEEMORE.COM

Bibela e Reng ka Tlhoafalo? — Karolo 2 · Ditemana tsa KJV ka Dinomoro tsa Strong

KAROLO 2 · THUTO E NTSHA E E AGILWENG MO THUTONG YA MOTHEO YA BAEBELE

Tlhoafalo — Thuto e e Motheo ya Baebele

LEFOKO LA MATSENO

Modumedi mongwe le mongwe o botsa potso e: ke tla itse jang gore ke tla ema kwa bofelong? Karabo ya Modimo ga se maikutlo, mme ga e a tlogelwa mo pelaelong. Modimo o tsentse karabo mo seatleng sa motho, mme o e bitsa tlhoafalo. Ga se tiro ya mmele fela, e bile ga se mogopolo o kgararegang. Ke pelo yotlhe e beilwe mo sengwe se le sengwe, e oketsa tshegofatso go tshegofatso. Ga go tsholofetso mo bukeng e neelwang matlapa. Setswakga se re tsela e thata, mme o rapama. Mme yo o tlhoafetseng o tsoga phakela; o batla, o boloka, o dira, o ithuta. Mo puong ya bogologolo, monna yo o tlhoafetseng le gauta e ntle di bidiwa lefoko lengwe fela, ka gonne gauta ga e fitlhelwe e letse mo tseleng — e epwa. Se o se ka se sa epa, ga o se batle gone jaanong. Se o se epang letsatsi le letsatsi, Modimo o tla se netefatsa mo go wena. O ipitsa moduedi — leo ke leina la gagwe a le ipeela — mme o itlamile mo go yo o tlhoafetseng: dira dilo tse, mme o ka se kitla o kgotswa; dira dilo tse, mme kgoro e bulega thata. Ke ene Modimo o thutong e go o baya fa pele ga gago. Batla go tswelala go itse.

DIPOTSO TSE THARO TSE THUTO E DI ARABANG:

1. Badumedi ba laelwa go tlhoafalela go dira gore go tliwe tlhomamiso ya eng — mme motho yo o dirang dilo tse o tlaa tlhoka go dira eng?
2. Seane se bua eng ka seatla, ka moya, le ka dikakanyo tsa mo pelo (diligent) — le ka matlapa (slothful)?
3. Modimo o duela mang, mme motho wa tlhoafalo o tla fitlhelwa jang ke ene mo go tla ga gagwe?

MOTHEO O SETSWENG PELE — TLHOAFALO

› BOKGOKGO (SPOUDE) = LOBELO + TLHOAFALO + TLHWAAFALO — GO BEELWA KGATLHANONG LE MATSHWENYA LE MATSWAFI (2 Petere 1:5; Diane 12:24; Diane 6:6-11).

MATSWAKABI A TLA DIRELA MAPHATA + TSHIMO YA GAGWE E TLETSE MEITLWA (Diane 12:24; Diane 24:30-34).

› O DUELA BA BA MO BATLANG KA TLHOAFALO (Bahebera 11:6).

SUPA TLHOAFALO E E TSHWANANG GO YA TLHOMAMISONG E E TLETSENG YA TSHOLOFELO GO FITLHA BOKHUTLONG (Bahebera 6:11-12).

« BATLE THATA GORE LO FITLHELWE KE ENE MO KAGISONG (2 Petere 3:14).

KGO TSAYA MATSAPA OTLHE, OKELE TSA TUMELO YA GAGO --> LO SE KE LA NNA BA BA SA UNGWENG LE BA BA SA NANG LE LOUNGO (2 Petoro 1:5-8).

TSWELELE TSA GO NNA PHISEGO GO DIRA GORE PITSO YA GAGO LE TLHOPHO YA GAGO DI NNE PHEPAFETSE --> GA O KITLA O WA LE KA MOSO (2 Petoro 1:10).

Karolo e ya 2 e tthomamisa boammaaruri jo bo tshwanang go tswa mo bapaking ba basha.

MAFOKO A BOTLHOKWA A SEGERIKA

“**botlhale**” — **G4710 spoude** — lebelo, thomamo ka bonako, tlhoafalo, tlhagafalo
bonatlha mo puong e ntšha ke lefoko la lobelo — bo itlhaganela, ga bo diege

“**athisa go nna pelotshweu**” — **G4704 spoudazo** — go dirisa lobelo, go leka ka natla, go itlhaganela le go tlhwaafala

Lefoko le lengwe le eme ka fa tlase ga thuto, tiro, boiteko, le go tlhoafala — molaetsa ke molaetsa o o lengwe

“**tsomo ka natla**” — **G1567 ekzeteo** — go batla, go tsomaya go batla, go duma go nna le
Moputso ga o na go ba ba eleletsang, mme o na go ba ba mo batlang go ya bokhutlong jwa kang.

“**Bonya**” — **G3576 nothros** — tswaa, bonya, tsenya bonya

lefoko le le lebagane thata le boitlami — go bonya go utlwa, go bonya go rua boswa; letshwafadi ga a tlhoke keletso, o tlhoka go dira

“**Netefang**” — **G949 bebaio** — tsepamile, bonako, tsepame

kgatelelo pele e fela mo selong se dirwang se nitame — pitso e dirwang e tthomame, thebe e tthomameng le e nitameng ka bobedi

(Dikakanyo tsa me tsa botho — Mowa o ne o tlhopha spoude (G4710, diligence), e e rayang lobelo, e seng zelos (G2205), e e rayang mogote. Molelo o ka fisa thata mo setsibogong mme o se ke o tsamaya. Lobelo lo tsamaya. Diligence ga se ka fa pelo e fisang mogote mo ntlung — ke gore a dinao di tsamaya.)

DIKGANG TSA BOTLHOKWA TSA SEHEBERU

“**pheiseletso**” — **H2742 charuts** — bogale, bobogale, jaaka sedirisiwa sa go bula dijo se nang meno; gape gouta e phepafetseng, jaaka e epiwa mo lefatsheng; gape tshwetso

lefoko le le lengwe ke monna wa tlhoafalo, gouta e e boitshepo, le mokgotsa wa tshwetso — thuto e e phuranya go batla gouta eo

“**botlhale**” — **H4929 mishmar** — modisa, tebelo, lefelo la go boloka

“ka tlhoafalo yotlhe” ke “ka tlhokomelo yotlhe” — tebeg e e beetsweng pelo jaaka toropo

“tlhwaafalo” — **H3966 me'od** — maatla, thata, ka thata thata

keletso e e ranotsweng "ka thata yotlhe ya gago" — natla ke lorato lo lo nonofileng ka botlalo

“batla e sale gale” — **H7836 shachar** — go tsoga phakela go dira tiro, go batla phakela, jaaka mo mahube

yo o batlang ka natla o phakela a tsoga le mahube; o senka pele, e seng morago

“tshegetsa” — **H8104 shamar** — Go itshireletsa jaaka ka mitlwa, go disa, go tlhokomela

go boloka ka tlhoafalo go tlhoma legora la mitlwa go dikologa se Modimo a se buileng, gore ga go sepe se se ka se se utswang

SEMPA SA MASIMOLOLO

II Petere 1:10 Jalo bakaulengwe ba ba rategang, dirang thata go supa tota gore lommogo le ba Modimo o ba biditseng le ba o ba tlhophileng, mme ga lo kitla lo kgotswa kgotsa lo wa. **[G4417 ptaio ■]**

[G949 bebaio ■] [G4704 spoudazo ■]

ITLHAGANELELANG → PITSO YA LONA LE TLHOPHO YA LONA E TLHOMAMILE → FA LO DIRA DILO TSE, LO KA SE KE LO WE KA MOTLHA.

(Dikakanyo tsa me tsa botho — reetsa se mafoko a se raya: "diligence" ke spoudazo (G4704, diligence), go dirisa lobelo; "sure" ke bebaio (G949, sure), go tlhomama le go nitama; "fall" ke ptaio (G4417, fall), go kgotšwa. Naya lobelo, mme go ema go tlhomama, le lona ga le ka ke le kgotšwa. Pitso le kitso ke tsa Modimo; go di dira gore di tlhomame ke diligence ya yo a biditsweng — se ke thuto yotlhe mo mothalong o mongwe.)

I. TAOLO — ITHUTA, LEKA, TSAMAYA KA KELOTLHOKO

A. II Timotheo 2:15 Dira thata gore Modimo o tle o go reye o re, “O dirile sentle.” Nna modiri yo o siameng, yo o sa tlhokeng go tlhabiwa ke ditlhong fa Modimo o tthatlhoba tiro ya gago. Itse se Lefoko la One le se buang le se le se rayang. **[G3718 orthotomeo ■] [G2040 ergates ■] [G4704 spoudazo ■]**

THUTO → GO AMOGELWA KE MODIMO → MODIRI YO O SA TLHAJWENG KE DITLHONG, YO O KGAOGANYANG LEFOKO LA BOAMMAARURI SENTLE.

(Megopolo ya me ya botho — "go ithuta" fa e sena go raya dibuka fela. Ke spoudazo (G4704, tlhoafalela), lefoko le le tswanang le le fetoletsweng "tlhoafalela" le "nna botlhaga" — go dirisa lobelo, go dira boiteko. Modiri o amogetswe ka gone o ne a le bonako mo lefokong la boammaaruri.)

B. Baefesia 4:3 Lekang ka malatsi otlhe go gogwa ke Mowa O O Boitshepo, gore lo tle lo nne ka kagiso yo mongwe mo go yo mongwe. **[G4704 spoudazo ■]**

LEKANG KA MALATSI OTLHE GO GOGWA KE MOWA O O BOITSHEPO → GORE LO TLE LO NNE KA KAGISO YO MONGWE MO GO YO MONGWE.

C. Baefesia 5:15 Jalo he, elang tlhoko ka fa lo itsayang ka teng; malatsi a, ke a a bosula. Se nneng dieleele; nnang botlhale: dirisang lobaka longwe le longwe lo lo nang nalo go dira tshiamo.

[G199 akribos ■]

TSAMAYA KA KELOTLHOKO → E SENG JAAKA DIELETSA, MME JAAKA BA BOTLHALE.

(Dikakanyo tsa me tsa botho — akribos (G199, ka tlhoafalo), e ranolwang "ka kelotlhoko" fa, e raya ka tsela e e tlhamaletseng, ka nepagalo — go se nne le sepe se se repotseng. Tlhoafalo ga se lobelo fela; e ama tlhokomelo e e dirwang mo kgatong nngwe le nngwe.)

II. MOTLHOAFALO LE BOTSWAKGADI — BOSUPI JO BOSHA JWA SEANE

A. Proverbs 10:4 ↗ *read this in your Bible*

SEATLA E TSHWAKGA → LEHUMA + SEATLA SA MOTLHOAFALO SE HUMISA.

B. Proverbs 22:29 ↗ *read this in your Bible*

MONNA YO O TLHOFALETSENG TIRO YA GAGWE → O TLA EMA FA PELE GA DIKGOSI.

(Megopolo ya me a botho — fa mo lefoko la Sehebera la bobedi le le "diligent" ke mahir (H4106, diligent) — bonako, boitokafalo, botlhale. Ke lefoko le le kayang "mokwadi yo o iketleeleditseng" wa dipesalema. Charuts (H2742, diligent) ke

monna yo o bogale; mahir ke monna yo o iketleeditseng. Lefoko lengwe le kgabaganya; le lengwe le tsamaya ka bonako — mmogo a a ema fa pele ga dikgosi.)

C. Proverbs 27:23 ↗ *read this in your Bible*

O TSHWANETSE GO NNA TLHOAFALO GO ITSE MABAKA A DITLHAPE TSA GAGO → LEBA SENTLE MOTLHAPE WA GAGO.

III. GA A TSWA E NANYE, FELA E TLETSE — TLHOAFALO GO YA BOKHUTLONG

A. Bahebera 6:19 Tsholofetso e e tlhomamisegang e ya go bolokwa ke seitsetsepelo se se nonofileng se se ikanyegang sa mewa ya rona, se re gokaganya le Modimo ka bo One ka fa morago ga sesiro sa boitshepo sa legodimo **[G949 bebaio]**

KGOLETSE YA MOYA, E RIRELETSEGILE E BILE E TSEPAMETSE.

B. Baroma 12:8 Fa o le moreri, bona gore dithero tsa gago di nonofile di bile di na le thuso. Fa Modimo o go file madi, nna pelotshweu mo go thuseng ba bangwe ka one. Fa Modimo o go file nonofo ya go laola ebile o go dirile motlhokomedi wa tiro ya ba bangwe, tsaya tiro eo ya boikarabelo ka tlhwaafalo. Ba ba gomotsang ba ba hutsahetseng ba tshwanetse go dira jalo ka lorato lwa Sekeresete. **[G4710 spoude]**
YENG YO O BUSANG, KA TLHOAFALO.

C. Baroma 12:11 Se nneng ditshwakga mo tirong ya lona mme direlang Modimo ka tlhwaafalo. **[G2204 zeo]** **[G4710 spoude]** **[G3636 okneros]**

GA SE BOTSWAKGA MO TIRONG + LO FISEGA MO MOYENG + LO DIRELA MORENA.

(Megopolo ya me ya botho — "kgwebo" fano e le lefoko spoude (G4710, tlhoafalo) ka boyona: se nne bosula mo tlhoafalong ya lona. Tlhagiso e ga e bue ka kgwebisano. E bua ka lobelo la moya mo go direleng Morena.)

D. Juda 1:3 Ditsala tse di rategang, ke ne ke ikaetse go lo kwalela ka megopolo mengwe mabapi le poloko e Modimo o e re neileng, mme jaanong ke bona gore mo boemong jwa moo ke tshwanetse go lo kwalela ka sengwe se sele, ke lopa gore lo femele ka tlhoafalo boammaaruri jo Modimo o bo neileng batho ba One gangwe fela mo dingwageng tsotlhe ba sa fetoge. **[G4710 spoude]**

KE DIRILE BOKAO JOTLHE GO KWALA → LWA THATA THATA FA O EMELA TUMELO.

E. II Petere 1:19 Jalo re bonye ebile re tlhomamisitse gore se Baporofiti ba se buileng se diragetse. Lo tlaa bo lo dira sentle go tlhokomela sengwe le sengwe se ba se kwadileng, gonne jaaka lesedi le phatshima mo felong fa go lefifi, mafoko a bone a re thusa go tlhaloganya dilo di le dintsi tse gongwe di ka bong di fifetse ebile di le thata. Mme fa lo ela tlhoko boammaaruri jo bo hagamatsang jwa mafoko a baporofiti, jalo lesedi le tlaa phatsima mo meweng ya lona mme Keresete Naledi ya moso o tlaa phatsima mo dipelong tsa lona. **[G949 bebaio]**

LEFOKO LE TLHOMAMENG THATA LA BOPOROFITI → ELA TLHOKO, JAAKA LOBONE, GO FITLHELELA LETSATSIS LE TLHABA.

IV. MOLEFI — WA BAO BA MO BATLANG KA TLHOAFALO

A. Mathaio 7:8 “Gonne mongwe le mongwe yo o kopang, o a amogela. Le fa e le mang yo o batlang, o a bona; fela fa o kokonya, o tlaa bulelwa. **[G2212 zeteo]**

MOTHO MONGWE LE MONGWE YO O KOPANG O AMOGELA + YO O BATLANG O FITLHELA.

B. Isaiah 55:6 ↗ *read this in your Bible*

BATLANG MORENA A SANTSE A KA FITLHELWA → LO MMITSE A SANTSE A LE GAUFI.

C. Psalm 105:4 ↗ *read this in your Bible*

BATLA MORENA, LE THATA YA GAGWE → BATLA SEFATLHOGO SA GAGWE RURI.

MOLOMO WA BABEDI — TSHOLA YA TAOLO, E TLHOMILWEYE MOLOMONG WA BABEDI LE WA BORARO

Deuteronomy 4:9 ↗ *read this in your Bible*

ITOTELA THATA MOEA WA GAGO → E SE RE O LEBALE + BA RUTE BARWA BA GAGO.

Proverbs 4:23 ↗ *read this in your Bible*

ELETLA PELO YA GAGO KA TLHOAFALO YOTLHE → GONNE MO GA TSWA DITIRO TSA BOTSHELO.

Juda 1:21 Lo nne mo kagelelong ya lorato lwa Modimo gore o kgone go lo segofatsa. Lo letele ka pelotelele botshelo jo bosakhutleng jo Morena wa rona Jesu Keresete o tlaa lo bo nayang ka kutlwelo botlhoko ya gagwe. **[G5083 tereo ■]**

INEELETSAANG MO LORATONG LWA MODIMO → LO LEBEDISETSE BOKGAUTSHWI JO BO ISANG BOTSHELONG JO BO SA KHUTLENG.

(Megopolo ya me ka bo nna — ka molomo wa basupi ba babedi lefoko le tlhomamisiwa; fano molomo wa boraro le one o bua se se tshwanang: kgole ya megala e meraro ga e kgaoge motlhofo. Moshe a re, tlhokomela moya wa gago ka tlhoafalo; seane sa re, disa pelo ya gago ka tlhoafalo yotlhe; Jude a re, ipoloke mo loratong lwa Modimo. Ditshomo tse tharo, tlhoafalo e nngwe. Ela tlhoko diteme: go tlhokomela ga bogologolo ke shamar (H8104) le natsar (H5341), thora le tebelo; go tlhokomela ga Jude ke tereo (G5083), go disa jaaka ka leitlho. Diteme tse pedi, taelo e nngwe: se Modimo a go neileng sone, se disetse.)

MORITI LE PHITLHELELO

Akanya moriti o o letseng mo mmung. O ka bona popego ya one, mme popego fela ga e na go go bolelela gore ke eng se se o dirang — se ka nna sengwe, se ka nna sengwe se sengwe se se lekanang le sone, mme fa fela o lebile moriti, o ka fela o akanya fela. Moriti o nna sephiri go fitlha lesedi la mmatota le go bontsha sentle selo se le boneng. Foo o boela o lebe moriti gape mme o bona gore e ne e le popego ya selo seo go tswa tshimologong. Ke seo ditshwantsho tsa Testamente e Kgologolo di leng sone. Ke meriti ya mmatota, e e bopilweng ka boammaruri ke mmele wa mmatota — "moriti wa dilo tse di tlang; mme mmele ke wa ga Keresete" (Bakolosa 2:17). Mme moriti ga se "setshwantsho tota" (Bahebera 10:1), ka jalo ga go na ope yo o neng a ka bala boammaaruri jotlhe fela mo moriting. Fa Keresete a tla, lesedi le ne la bontsha mmele — jaanong re boela re lebe moriti mme re bona gore o ne o na le popego ya ga mang go tswa tshimologong.

Shadow Deuteronomy 6:17 ↗ *read this in your Bible*

LO TLA TSHOLA MELAO YA MORENA MODIMO WA LONA KA TLHOAFALO.

Fulfillment Tito 3:8 Dilo tse ke di go boleletseng tse di boammaaruri tsotlhe. Tswelela mo go tsone gore Bakeresete ba tle ba tlhokomele go dira ditiro tse di siameng ka metlha yotlhe, gonne mo ga se gore go siame fela mme go tliša maungo. **[G5431 phrontizo ■]**

KELOTLHOKO GO TSHOLA DITIRO TSE DI MOLEMO → TSE DI MOLEMO LE TSE DI TSWELANG MOSOLA MO BATHONG.

(Dikakanyo tsa me — ke tlhoafalo e e tshwanang, e fetogile mokgwa. Fa tlase ga Moshe e ne e boloka lotshitshi go dikola tsa melao e kwadilweng mo majweng. Mo go Keresete e tlhokomela go tswelela ka ditiro tse di molemo tse di elelang go tswa mo tumelong e e setseng e dumelwa. Tlhoafalo ga e ise e ke e fedisiwe; e ne e diragadiwa. Go boloka molao go fetogile go tlhokomela ditiro tsa tumelo e e tshelang.)

KWALO

Isaiah 40:31 ↗ *read this in your Bible*

BA BA EMETSENG MORENA BA TLA NTLAFADIWA MO NONOFONG YA BONE → BA TLA TABOGA, BA SE LAPE.

II Petere 1:11 Mme Modimo o tlaa lo bulela dikgoro tsa legodimo go tsena mo Bogosing jo bo sa khutleng jwa Morena le mmoloki wa rona Jesu Keresete. **[G2023 epichoregeo ■]**

TSELA E LO NEELWENG KA BOGOLO YA GO TSENA MO BOGOSING JO BO SA KHUTLENG.

(Dikakanyo tsa me tsa botho — nna fa go le thutô yotlhe ka mowa o o tshwanang. Modimo ga a ise a tlogele motho gore a akanye gore o tla ema kgotsa nnyaa. O tsentsa kgang eo mo seatleng sa motho ka boene, mme a e bitsa tlhoafalo. Naya tlhoafalo, mme pitso e dirwa e nnete, le lonao ga le kitla le kgotsa. Lesa seatla go bofefo, mme mowa o eletsa mme o se na sepe. Seatla se tlhoafetseng se busa; mowa o o tlhoafetseng o dirwa o nona; motho yo o tlhoafetseng o ema fa pele ga dikgosi. Mme kwa godimo ga tsotlhe tse, Modimo o ipitsa moduelela wa ba ba mo batlang. Jalo boloka pelo ya gago, boloka mowa wa gago, boloka botho jwa gago. Ithute, lwa, tsamaya ka tlhokomelo. O se lape, gonne nako ya thobo e

beelwe. Modimo o o tshwanang o o go bitsang gore o tabogele o solofetsa go ntšhafatsa nonofo ya gago mo tabogong, go fitlha kgoro e bulega ka bophara mo bogosing jo bo sa khutleng.)

TEKO YA GO ITLWAETSA

1. **2 Petere 1:10** — **dirang thata go supa tota gore lo bidiwa le lo tlhophiwa:**
 - a) tlhomame
 - b) tota
 - c) go tlala
2. **Diane 10:4** — **seatla sa mokibelo:**
 - a) e tlhwatlhwa e kgolo
 - b) o tla busa
 - c) e humisa
3. **Baefeso 5:15** — **Jalo he, elang tlhoko ka fa lo itsayang ka teng:**
 - a) ka tlhoko, e seng jaaka dieleele, mme jaaka ba ba botlhale
 - b) go tshwanela Morena go mo kgotsofatsa ka tsotlhe
 - c) mo Moweng
4. **2 Timothy 2:15** — **Dira thata gore Modimo o tle o go reye o re, "O dirile sentle." Nna modiri yo o siameng, yo o sa tlhokeng go tlabiwa ke ditlhong fa Modimo o tlhatlhoba tiro ya gago:**
 - a) lefoko la botshelo
 - b) lefoko la tsholofetso
 - c) lefoko la boammaaruri
5. **Mathaio 7:8** — **gonne mongwe le mongwe yo o kopang, o a amogela. Le fa e le mang yo o batlang:**
 - a) o tla bona boikhutso
 - Bona a bona
 - c) o tla tlala
6. **Diane 4:23** — **disa pelo ya gago ka tlhoafalo yotlhe; gonne mo go yone go tswa:**
 - a) go tswa mogopolo o bosula
 - b) ke motswedi wa botshelo
 - c) ke metswedi ya botshelo
7. **Isaia 40:31** — **mme ba ba solofelang mo go JEHOVA ba tla ntlafadiwa ka nonofo; ba tla:**
 - a) tsholetsega ka diphuka jaaka ntsu
 - b) go ema fa pele ga dikgosi
 - c) go se kitla o wa

KARABO E E SIAMENG: 1-b, 2-c, 3-a, 4-c, 5-b, 6-c, 7-a

KA MOKGWA O THUTO E E ARAGANANG KA GONA

KAFA MORITI O TLISANG LESEDI KA TENG: TLHOAFALO E E NENG E LEBISITSWE MO DIPAPETLANENG TSA MATLAPA (DUTERONOME 6:17) JAANONG E LEBISITSWE MO GO TSHEGETSENG DITIRO TSE DI MOLEMO TSE DI TSWANG MO TUMELONG E E TSHLANG (TITO 3:8). TAOLO E E BODITSWENG E NNA TIRO E E MOLEMO E E TSHEGEDIWANG.

KA MOO KGOLAGANO E NTJHA E E BULANG SENNO: "ITSHEPE KA TLHOAFALO" E BULWA KE LOLWAPA LA YONE LWA DIKGOTHALETSE — ITHUTA (2 TIMOTHEO 2:15), LEKA KA NATLA (BAEFESO 4:3), TSAMAYA KA KELOTLHOKO (BAEFESO 5:15). LEFOKO LE LE LENGWE, SPOUDAZO (G4704, ITSHEPE KA TLHOAFALO), LE BUIWA KA DITSELA DI LE DINTSI.

→ KA FA MAFOKO A LEBISITSENG: LEFOKO LA SEHEBERA GO TSAYA TSIA (CHARUTS, H2742, DILIGENT) LE AKARETSA GAPE GOUTA E NTLAFADIT(W)ENG, BOGALE, LE TSHWETSO. LEFOKO LA SEGERIKA LA TLHOAFALO (SPOUDE, G4710, DILIGENCE) LE KAYA LEBELO. MONNA YO O TLHOAFETSENG KE MONNA YO O DIRILENG TSHWETSO YO O TSAMAYANG.

SE SE AMA WENA JANG: DISA PELO YA GAGO KA TLHOAFALO YOTLHE (DIANE 4:23). O SE KA WA NNA BONYA MO TIRONG (BAROMA 12:11). BATLANG MORENA E SA LE A KA BONWANG (JESAYA 55:6). TLHOAFALO E SIMOLOLA GOMPIENO, MO

SELONG SE SEATLA SA GAGO SE SE BONANG GO SE DIRA.

SE SE RAYANG MO BOSAKHUTLENG: KAMANO E TLA DIRELWA KA BOITSHOKO MO BOGOSING JO BO SA KHUTLENG (2 PETROSE 1:11). BOTENG GA BO DIRELWE BOTSHELO JONO FELA; KE GO TLHOMAMISA JWA BOTSHELO JO BO TLANG.

→ TSELA E SELE: "LO BO LO DIRA KA NATLA" (SPOUDAZO, G4704) KE LONE LEFOKO LE LE MO MORAGO GA "LO LEKA THATA GO BOLOKA KUTLWANO YA MOWA" (BAEFESO 4:3) — SALA MORAGO LELAPA LA LEFOKO LENO LE LE LENGWE MME O BONE GORE NATLA E DIRISIWA MO ENG GO RALALA DIKWALO TSA BAAPOSETOLOI.

O TSHWANETSE GO DIRA ENG GO PHOLOSIWA?

Sheba thuto ya rona ya Baebele — "Ke Tshwanetse go Dira Eng go Bolokwa"

SOURCES & CREDITS

Scripture: Open Tswana Living NT (CC BY-SA 4.0) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.
Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEP Bible TVTMS (CC BY 4.0).
Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEP Bible.org — TAHOT/TAGNT/TBESH/TBESG (CC BY 4.0); Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).
Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).
© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).